

# RASKRŠĆA

*Rukopisna zbirka  
biblioteke Muzeja Ras  
Novi Pazar*

NOVI PAZAR  
2021.

## R a s k r š ď a

### Rukopisna zbirka biblioteke Muzeja Ras Novi Pazar

Projekat prezentacije rukopisne zbirke biblioteke Muzeja Ras nastavak je aktivnosti koje je gradski muzej u Novom Pazaru započeo prije nekoliko godina u cilju uređenja i obrade bibliotečkog materijala ove ustanove kulture. Zamišljen je kao vid očuvanja kulturnog naslijeđa putem prezentacije i "oživljavanja" predmeta – u ovom slučaju knjiga i dokumenata – putem izlaganja, edukativnih radionica i tematskih skupova. Također, sadrži obrazovni i razvojni segment, jer uvodi informacione tehnologije u oblasti u kojima su one malo prisutne.

Sve je počelo osnivanjem muzejske biblioteke 2018. godine i njenog uključenja u bibliotečko-informacioni sistem COBISS. Ulaskom u ovaj značajan komunikacioni sistem bibliotečki fond postao je dostupan i vidljiv za sve korisnike i ljubitelje knjige, kulture i nauke ne samo na lokalnu, već i diljem svijeta. Realizacijom ovih infrastrukturnih aktivnosti, pristupilo se stručnoj obradi i prezentaciji rukopisnog blaga koje se nalazi u fondu Muzeja.

Ono što se posebno želi istaći ovim i sličnim aktivnostima, jeste pozicija ovog regiona na bogatoj kulturološkoj mapi. Činjenica da se oduvijek nalazio na raskrsnici neminovno je donijela i preplitanje kultura iz kojeg se izrodilo jedno trajno kulturološko-naučno RASKRŠĆE. *Vukanovo jevanđelje* (13. v.), *Divan Ahmeda Valija* (16. v.) i *Gurbijev divan* (17. v.) samo su neki od veličanstvenih plodova kulturološke sinergije koju je ovo raskršće ponudilo. U želji da se dio rukopisnog blaga preživjelog do današnjih dana trajno sačuva i prezentuje, osmišljeni su različiti projekti u čiju se realizaciju, uz presudnu podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ušlo pažljivo i postupno.

Značaj projekata koje je Muzej Ras realizirao ogleda se u nastojanju da se osmišljenim aktivnostima, kroz digitalizaciju, ostvare postavljeni ciljevi, koji su od velikog značaja za naučne, umjetničke i stručne analize kulturnog naslijeđa, slijedenjem pozitivnih primjera u bogatom procesu očuvanja i prezentacije kulturnog naslijeđa Republike Srbije. Ovim konceptom postižu se relevantni rezultati sa relativno skromnim budžetskim mogućnostima i to je prednost koju nosi digitalni svijet, čije napredne tehnologije omogućavaju lidersku poziciju onima koji, prije svega, prednjače idejama. A, projekti koje je u prethodnom periodu novopazarski muzej realizirao, iz svih aspekata, predstavljaju

Trenutak u kome relevantni proizvodi vezani za kulturno naslijeđe dolaze iz Republike Srbije - u ovom slučaju rukopisi na crkvenoslovenskom, hebrejskom, osmanskom i arapskom jeziku - predstavlja trenutak plemenitih strijeljenja i primjer su najbolje prakse koji pokazuje da se uz iskrenu želju, ozbiljan i stručan rad i trud mogu ostvariti ne samo nacionalni, već i međunarodno značajni rezultati.

Želja nam je da ovim i sličnim projektima utičemo na razvoj nove publike, da se približimo novim generacijama koje već imaju dodir sa novim tehnologijama i koje će lakše razumijeti primjenu informacione tehnologije u očuvanju kulturne baštine, ali i da otvorimo novi kreativni prostor mladima i povećamo njihovu budnost u očuvanju naslijeđa. Također, svjesni smo da se ovakvim aktivnostima kvalitetno i dugoročno popunjava vakuum na postojećoj sceni koja se bavi očuvanjem kulturnog naslijeđa i da se jača intelektualni kapacitet i kulturološka svijest mladih.

Svjesni da zadatak nije završen dok se kompletan fond rukopisne zbirke ne učini dostupnim budućim naučnim radnicima i istraživačima, sa zadovoljstvom predstavljamo katalog koji sadrži dio eksponata obrađenih u sklopu navedenih aktivnosti predstavljenih na izložbi organiziranoj u cilju prezentacije i popularizacije projektnih rezultata.

Novi Pazar,  
Decembar 2021. godine

*Autori*



## POD ZAŠTITOM CIJENJENOG SULTANA

Ovo je karta uzvišene komisije oformljene pod pokroviteljstvom našega gospodina Padišaha, koja je posebno uređena po pitanju hitne kupovine i slanja poljoprivrednih proizvoda i ostalih potrebnih namirnica za potrebe onih koji su u oblasti Hidžaza pretrpjeli štetu zbog nestašice.

## ČETVRTINA MEDŽIDIJE

Prihvatić će se ako neko u protivvrijednosti iznosa upisanog u ovoj karti uruči žitarice kao što su pšenica, ječam i pirinač.



**List Knjiga**

OPŠTINSKA PRIZNANICA

Broj dnevnice  
3

Razlog izdavanja računa  
Zarada od poreza na kantar iz 325. godine u kom službenika

Hilmiaga

Santa Fe Inn

Gore upisanih 500 ----- kuruća ----- para, predato su opštinskom trozoru Novog Pazara.

23. maj 325. godine  
5. iunij 1999. godine

Predsjednik opštine  
Mehmed



List	Knjiga	Posebna potvrda za novac predat Odjeljenju za trezor	Registarski broj
460	6		189

#### RAZLOG IZDAVANJA RAČUNA

Zlato—Prinos novopazarskog odjeljenja za trezor	Kuruš	Para
Srebro—Okružno odjeljenje za trezor	2600	
Metalnинovac—Sakupljač poreza, službenik Granične uprave	98	30
Hilmi-efendi	00	
Razlika udužničkim obavezama	5	20
Ukupno	304	10

Okrugni porez, godinе 25.

Samo 304 kuruša i 10 para.

Kao što je gore napisano, izdat je ovaj račun kojim se potvrđuje da je Odjeljenju za trezor Novog Pazara predate novac u iznosu od 304 kuruša i 10 para .



**Papirni novac Osmanske države  
u vrijednosti 100 kuruša**

100 kuruša	Tugra sultana Abdulhamida	100 kuruša
1294./1878. godina	Ministarstvo finansija Osmanske države	Uzvišeni sultanat Osmanovića

عَاجِلًا كَا لَيْلَةِ سَبَّاهُ لَهُ الْمُعْذَلُ وَأَنْجَوْتُ بِهِ الْمُكْرَهُ

طَفْقَةٌ عَلَيْهِ الْأَنْوَاعُ شَرْطُهُ فَاتِلَادَعُ أَوْ لِبَجْدَكُ

*etiam velut nubila*

желаниями и волей нашею. Каждый из  
нас смирился с неизбежным. И каждый из нас  
заслужил честное признание. И каждый из  
нас заслужил честное признание.

20th June 1840. Crossed to Curuti, Chirico  
Chirico Arapao Lake. Took Vulture, 3'  
Lippincott's Hawk & Agrochilos

مسنون  
الطباطبائی

BESPLATAN PAPIR ZA ISPIS UGOVORA IZMEĐU VLASNIKA IMANJA I ZAKUPACA  
U POTPUNOSTI ĆE BITI ZAPISANE SVE OBAVEZE OBJE STRANE

Ugovor zapisan ove godine postignut je uz pristanak obje strane. Ovaj je tekst zapisan da bi se potvrdilo izvršenje poslova.

4. oktobar 1863.

(pečat) Skupština kaze Trgovište

Ja sam Ilić Radovan, poljoprivrednik iz kaze Trgovište. U okviru granica sela Bokoriće, koje se nalazi u kazi Rožaje, sa svojom porodicom živim u jednosobnoj kući i bavim se poljoprivredom na iznajmljenom mirijskom imanju koje posjeduju Mehmet-aga sin Osman-aga i Tahir-aga iz Rožaja.

Po spomenutoj njivi sijat ču svoje sjeme na način kao i do sada; po njivi, livadi i unutar ograde koja ograda baštu, radit će svaki posao koji se tiče poljoprivrede. Svojim ču volovima orati imanje. Po livadama ču podizati torove i ugađati stoku. Iz torova ču vaditi đubrivo i koristiti ga. Sam ču proizvoditi silažu. Bavit ču se baštovanstvom i sam ču obavljati svu ostalu potrebnu proizvodnju.

Obavezujem se da ču, dok sve ovo budem radio, shodno plodnosti i specifičnosti spomenute zemlje na vrijeme obavljati sjetu, po pitanju revitalizacije i upotrebe zemlje da neću činiti nikakvu grešku i da prije spomenutoj oblasti i šumi oko kuće, bez ikakve potrebe, neću nanijeti (štetu).

Kada dođe vrijeme žetve, nakon što se iz žitarica koje stašu na zemlji odbije *desetina*, a iz preostalog četvrtina uruči agama, vlasnicima zemlje, tri četvrtine, uključujući i sjeme, ostat će meni. Također, i tri četvrtine sijena pripast će meni. Shodno državnom fermanu o promjenama, nakon što se iz baštenskog voća i povrća odbije *desetina*, a iz preostalog dijela jedna četvrtina pred spomenutim agama, tri četvrtine ostat će meni. Pored toga, travu koju ču skupiti sa pašnjaka opet ču podijeliti na četiri dijela i sa spomenutim dijelovima koji pripadaju Mehmet-agi i Tahir-agi odnijet ču i predati ih njihovim kućama. Dok se posao bude obavljao vodit ču računa da se, shodno uslovima definisanim vlasničkim pravom, bez ikakvog krivotvorenenja prema vlasnicima obavi isplata.

Obavezujem se da neću u nevrijeme napustiti i ostaviti praznim imanje. Osim toga, obavezujem se da ču, u slučaju da budem primoran da napustim i da se odselim, na vrijeme obavijestiti vlasnike.


I mi, osobe po imenu Mehmed-aga i Tahir-aga, zato što smo vlasnici spomenutog imanja prihvatom da se, na osnovu ovog ugovora, spomenuto imanje obrađuje pod povoljnim uslovima i da se na njemu obavlja poljoprivredna proizvodnja. Kao što je zapisano u gornjim redovima, dotičnoj osobi dajemo u najam imanje pod uslovom da nam se svake godine bez ikakve manjkavosti isplati i predaj jedna četvrtina prinosa žitarica, povrća koje se dobija iz bašte i trave sa pašnjaka.

Spomenuto imanje sa svim njegovim elementima dajemo u najam Ilić Radovanu da se na njemu bavi poljoprivrednom proizvodnjom, pod uslovom da ni na koji način ne nanese štetu kući, zemljištu u proizvodima koji se nalaze na imanju.

Zato što kuća i ostali objekti na imanju pripadaju nama, i svi poslovi izgradnje i popravke istih bit će obavljeni od strane nas, kao što je bilo i ranije, i spomenuti čifčija po ovom pitanju neće imati troška.

Zato što je zabranjeno i što se do sada ta zabrana poštovala, tako i od sada od njega nećemo tražiti besplatnu hranu. Osim toga, nećemo ga koristiti ni u kakve besplatne poslove. Sve dok spomenuti čifčija primjenjuje gore definisane i prihvaćene uslove, dajemo riječ da mu nećemo ništa prigovarati i da od njega nećemo ništa zahtijevati.

Shodno uslovima objavljenim u gornjim redovima i opet shodno obavezama obje strane, među nama je sklopljen jedan poljoprivredni ugovor i ako nakon ovoga bilo koja strana postupi u suprotnosti sa ovim dogовором, izjavljujemo da ćemo prihvatiti odluku suda. U ruke nam je uručen opečaćen i potpisani dokument ugovora koji je pripremljen od strane vlade.



۲۷۰

卷之三

دسته سیزدهم معمول از گیره ای ایستاده بود و همچویه مانند آنها

19



## POTVRDA O VOJNOJ REZERVI

Posebna dozvola za Bošnjake koji su prebačeni u rezervne snage zbog prekoračenja godina starosti.								
Očevo ime i prezime po sandžaku, kazi i selu	Broj kuće	Broj rezerve	Godine starosti	Visina	Boja lica	Boja očiju	Boja brkova	Delo
Ismail bin Sejfi, iz kasabe Novi Pazar, iz mahale Sofu Mehmed	49/2	141	25	Srednja	Bijela	Braon		Potpuno

Broj 110

### **Ovo je dozvola**

Bosanac Jusufov sin Ismail, čiji su personalni podaci i opis tijela zapisani u gornjim redovima, premašio je rok do kojeg se Bosanci uzimaju u vojnu službu. Bosanci koji napune dvadeset tri i stupe u dvadeset četvrtu godinu života upisuju se u rezervne snage. Kada bude potrebno za državu i zavičaj, u slučaju nekog novog rata, ove se rezervne snage uzimaju u vojsku i aktiviraju se u vojnim jedinicama sastavljenim od ostalih sunarodnika. Jednom u godini oni će na određenom mjestu imati obuku u trajanju od mjesec dana. Ova jednomjesečna obuka jednom godišnje obavezna je za period od devet godina. Na ovaj način osobe čija su imena zapisana devet godina ubrajaju se u bosanske rezervne snage. Ova je potvrda opečaćena i uručena dotičnom kako bi istakla gore izrečene činjenice.

31. jula 1871.

...

Zapisano je u defter treće čete trećeg bataljona prvog puka rezervnih bosanskih snaga.

31. jula 1871.

Ovaj čovjek izuzet je iz vježbi za 1872. godinu.


Kapetan

Kapetan

Zapisničar  
bataljona

Kol aga

Rezervni major



**Abdülhamid-han  
bin Abdulmecid  
el-Gazi el-Muzaffer daima**

Ovo je ukaz Uzvišenog Sultana


Malik bin Zahid iz sela Vidinke, pripadnik Prve čete Trećeg novopazarskog bataljona Trideset devetog prištinskog puka rezervnih snaga Treće carske armije, ostvario je pravo na medalju koja je ustanovljena za vojнике koji su, uz Allahovu dozvolu, pobijedili u ratu koji se sa Grcima vodio radi očuvanja prava i slave Osmanske države, koja je ustanovljena zbog toga da bi se imena onih koji su u tom ratu ispoljili hrabrost vječno spominjala i da bi se svaki od njih ponaosob pohvalio za ispoljenu hraborst i srčanost. Jedna kopija uručena mu je na način dostojan sultanima.

U velikoj Konstantiniji.

11. rebiulevela 1315. i 28. jula 1313. / 10. avgust 1897.

..  
Ovo je ukaz o medalji posebno ustanovljenoj za one koji su ispoljili junaštvo u Grčkom ratu.

(Ovo je original dokumenat.)



DIPLOMA  
NOVI PAZAR  
OSNOVNA ŠKOLA

Kur'ân- i Kerim	Geografija	Historija	Jezik	Pismo	Ukupno
Broj	Broj	Broj	Broj	Broj	
8	8	7	7	7	37

Prema informacijama koje nam je dao učenik prvog razreda osnovne škole u Novom Pazaru, Mustafa-efendi, sin Ahmed-efendije, ukupna vrijednost ocjena iz predmeta jezik, nauka i kaligrafija, koji su u ovoj školi obavezni u okviru semestra, iznosi 37. Zato što je on lično u mektebu došao do osmog razreda, ova mu se diploma uručuje da bi bez ispita bio primljen u bilo koju školu koja na osnovu ovih ocjena prima učenike.  
Hajredin

25. avgust 1889.

- ja / drugi nastavnik spomenute škole / Šukru - molilac / prvi nastavnik osnovne škole / Husein Husni - ja / učitelj vaspitač / Ahmed Šukru - ja / učitelj vaspitač / Mehmed Akil - molilac / vaspital muderis / Ahmed - molilac / predsjednik komisije Ministarstva obrazovanja / Omer Fevzi

Pomoćni nastavnici zaduženi za ispite učenika ove škole potvrđili su svjedočenja u vezi ovog učenika.

26. avgust 1889.

- član / Ž.P - član / Dželalettin - pisar - (nečitko) - član / Mehmed Emin / Član - / (nečitko) - direktor / muftija / Mehmed - Nâid / Muhiddin Ruštu - novopazarski kajmakam



	Broj dućana	Broj građanina
Potvrda o trošku  10 KURUŠA	Gazi Isa-beg	Prebivalište
	Prodavac	Stanje
	Gornji Pazar	Mahala
	Mitrovica	Zavičaj
	Hamid bin Omer	Ime i prezime
	Srednja	Visina
	Obrijana	Brada
	Crna	Brkovi
	34	Godine starosti

Osobe koje se u bilo kojoj kazi bave trgovinom u potpunosti izvršavaju zakone i pravila profesije koju obavljaju i plaćaju predvišeni porez. Prijavljujući jemca pomoćniku esnafke kancelarije za koju su vezani oni se službeno bilježe u zvanični dokument izdat od strane njih. Svake godine u mjesecu martu javljaju se opštinskoj regulativi radi obnavljanja ove potvrde. Za ovu 274. godinu, od mjeseca marta izvršena je provjera Hamida bin Omera i, kako nalažu pravila, naplaćen je trošak u iznosu od 10 kuruša. Ova mu je potvrda izdata od strane vlade.

Okružna skupština

Novi Pazar

1274/1858. godine

بـ نـمـهـ بـ فـرـقـيـ عـلـاـيـهـ دـلـلـهـ رـكـ



Redžeb 315	Mjesec	TAPIJA						Redni broj
	Opština							136
Mišljenje		Selo		Nahija	Novi Pazar	Kaza	Novi Pazar	Okrug
		Položaj		Sokak		Mahala		Oblašt
	Broj kapije	... dijelova njive.						Vrsta
		Državna zemlja.						Vrsta
		Sa istoka livada vlasnika tapije, sa zapada glavni put, sa sjevera žbunje, sa juga šuma.						Granica
		Osamnaest starih dunuma, petnaest evleka, 47 novih aršina.						Količina
								Dodijeljeno
		Građanin Osmanske države Nurullah Ali-aga, sin Hadži Mustafe.						Prijašnji vlasnik
		Smrt spomenutoga.						Razlog izdavanja tapije
		Državljanka Osmanske države, kćerka Fatima.						Korisnik
		100						Vrijednost
								Cijena

Ovo je razlog izdavanja ovog zvaničnog dokumenta:

Jedan od devet dijelova gore upisane njive u vrijednosti od 100 kuruša upisan je udržavni kataster na ime Fatime. Pod uslovom da službeniku uruči ušur koji se svake godine mora predati, uručena joj je ova tapija u vezi preuzimanja .....

8. juni 1900.

Pečat : Državni katastar




## TAPIJA

Broj	Broj strane	Broj džilda	Broj deftera	Mjesec	Broj	Opština	
77				Februar			
Broj postupka				1319.			
Kuzmičeve	Selo		Nahija	Novi Pazar	Kaza	Priština	Okrug
	Lokacija		Sokak		Mahala		Poznato naselje
Cijena	Vrijednost	Kuća sa jednom sobom na spratu i u prizemlju magaza.				Vrsta	
	500	Samo nekretnina				Vrsta	
Mišljenje	Desna, lijeva i zadnja strana opasana je njivog vlasnika ove tapije, na prednjoj strani nalazi se slijep sokak.					Granica	
	Trista starih ziraa, sto sedamdeset dva aršina, trideset šest novih kiraha.					Količina	
						Dodijeljeno	
	Državljanin Osmanske države Bekirov sin Dukaljan Selman.					Prijašnji vlasnik	
	Zbog smrti spomenutoga.					Razlog izdavanja dokumenta	
	Samedova kćerka Džemila 6 dijelova od 48, a njeni sinovi Hajreddin i Ismail 28 dijelova i kćerke Merjem i Hašime 14 dijelova.					Korisnik	
	Osmanska država					Državljanstvo	

Gore upisana kuća sa jednom sobom na spratu i magazom u prizemlju u vrijednosti od 500 kuruša u katastarskom registru upisana je na ime Džemile, Hajrudina, Ismaila, Merjeme i Hašime. Ova je tapija izdata kao dokaz da je vlasništvo nad ovom kućom prešlo na spomenute osobe.

21. februar 1907.



## TAPIJA

	Kontrolni broj						Redni broj	128		
	Opštinska služba						Mjesec	Jun 1327/1911.		
	Poreski broj						Broj deftera			
	Opšti poreski broj						Broj džilda			
	Broj vrata						Broj stranice			
Mišljenje	Trnava	Selo		Nahija	Novi Pazar	Kaza	Priština	Okrug		
		Sokak		Lokacija		Mahala		Poznato naselje		
	9,5 dijelova od dvadeset dijelova njive.							Vrsta		
	Državna zemlja.							Vrtsa		
	Sa istoka i zapada livada vlasnika dokumenta, sa sjevera (yutuk), sa juga livada vlasnika dokumenta.							Granica		
	2,5 starih dunuma.							Količina		
								Dodijeljeno		
	Abdullah-aga, sin muslimana Nureddin-age državljanina Osmanske države.							Prijašnji vlasnik		
	Arsanın sahibinin köyü tarafına götürülen resmi yazışma gereği ziraatten terk ve tatil olunmadığı sürece kesin olarak devretmesi)							Razlog izdavanja dokumenta		
	Osmanlı devletinin halından müslüman milletinden Abdullah ağanın oğlu Nureddin ağa							Korisnik		
	Osmanska država							Državljanstvo		
Upisnina	Tarifa za pisara	Vrijednost papira	Taksa	Slična vrijednost	Licitacijska vrijednost	Ukupno	Vrijednost	Cijena		
			Kuruš	Para	Kuruš	Para	Kuruš	Para		
	3	5	36	30			44	30	1225	825
Devet i po, od ukupno dvadeset dijelova gore opisane njive, upisano je od strane katastarskog ureda na ime Abdullah-aginog sina Nureddin-age. Ova je tapija uređena i uručena dotično pod uslovom da svake godine odgovarajućem odjeljenju plaća ušur-porez.										
6. juli 1911.										

Broj tapije

Broj dosjea

Broj računa



Carski registar	(Abdulhamidov pečat)			Vrijednost					
Šezdeset para									
Poseban papir za zvanične dokumente za sela i mahale izvan Istanbula za poslove u vezi svake vrste nekretnina i zemlje.									
	Broj kapije	Selo	Nahija	Novi Pazar	Kaza	Priština	Okrug		
		Opštinsko odjeljenje	Sokak	Sofu Omer (ili Hamza?)	Mahala			Poznato naselje	
Kuća koja obuhvata sobu u prizemlju i kuhinju i povrtnjak.							Vrsta		
Sa desne strana Molla Ibrahim, sa lijeve strane Šerifove kuće, pozadi Halikova bačta, s prednje strane glavni put. 500 ziraa							Gradska granica		
Potpis osobe koja se odriče:									
Zato što sam u prisustvu katastarskih službenika dao prodajni ugovor, ovdje je stavljen pačet i potpis. 7. mart 1906. godine.				Zato što ču, shodno jednoj tapiji, na čist način predati onome koji je zatraži, ovdje je stavljen pečat i potpis. 7. mart 1906. godine.					
Službeni dokument koji ne sadrži poseban suhi pečat Ministarstva za Hidžasku prugu Hamidiye i poseban pečat katastarskog direktorata smatraće se nevažećim i u čijim god da se rukama nađe, odgovorat će Prilikom uređenja i ovjere službenih dokumenata obavezno treba zalijepiti markicu od 40 para. Nakon što se markica poništi pečatima istaknutih ljudi i muhtara, dokument će se pokazati pripadajućoj službi i uručit će se vlasnicima. Cijena svakog službenog dokumenta iznosi od 20 do 60 para. Ko ga bude skuplje prodavao, odgovorat će.									
Shodno jednom primjerku tapije, jedna kuća i sve oko kuće upisano je na Sulejmanovog sina Abdurrahmana, muslimanskog državljanina Osmanske države. Zato što nema drugog nasljednika ni vlasnika udijela, svojevoljno će za dvanaest osmanskih lira prodati Hadžeri, kćerki Dževrika Ramona, muslimanskoj državljanke Osmanske države. Zato što je kupac u životu i zato što mu gornji pečat pripada, ovaj je službeni dokument opečaćen i uručen da bi se obavile potrebne procedure. 8. mart 1906. godine.									
Član Mustafa					Član Mehmed Fehmi				

بومه نو مر و سی

۴۱

حلد ورق

۲۷

۵

( بلديه دائمه سننه مخصوص مقبوض سنديدر )

باره	غر و ش
آتون	.
کوش	۰۰۲
مغشوش	۰۰۲
یکون	۰۰۲

كيفيت مقوضات

ارهوز مدرمن درمه نه دلاره مرسی یافه باشه  
متوجه ترین صوره به تقطیع نام لفیع موبنی به گانه ای

بالاده محرر را هفتمین آیه غر و ش مده باره یه باشه بلديه صندوقه تسلیم او نشدر



List	Džild	OPŠTINSKA PRIZNANICA	Tekući broj
13	591		91

Razlog izdavanja računa	Kuruš	Para
Preostala vrijednost od posredničkog poreza iz 1324. godine, Kazim-agu u svojstvu jemca za sakupljača poreza, umrloga Holobik (?) Hifzija.	Zlato	0
	Srebro	202
	Metalni novac	0
	Ukupno	202
		20

Gore upisani 202 kuruša i dvadeset para predati su trezoru opštine Novi Pazar.

22. maj 1322. godine.

Predsjednik opštine

Husejin Husnu

وَرَقَّ

4

حدائق

34

**وَصَدِّقَ أَطْلَالُهُ أَعْنَمَهُ إِلَيْهِ الْمُنْكَرُ مُحَمَّدُ وَصَدِّقَ**

مِنْهَا

نوع خاصیت	عمر فیض	نام
مرجع معاشر	۸۸	
بل شل		
بل مزاپه		
رد فیض	۵	
کانسی	۱	
اجاہ		
ستامد		
یکون	۸۹	

من درج :

جیف ۹

مئاد


۸۹  
یک دارک یقه زدن محمد سنه مویخوبیک هنگلیخونک میاله لشکن جامه هم ساره منا  
هد پو خدم اورده بچه کرد نه له فوز عضوه یکیه از قصه هم جوده هست غریب

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کتاب طایر  
فتنا



Knjiga	Dokument o predatom novcu opštinskom katastarskom odjeljenju			List
29				40
	Mišljenje	Vrsta prihoda	Kuruš	Para
		Rashod	83	
		Slična vrijednost		
		Licitacijska vrijednost		
		Vrijednost dokumenta	5	
		Pisarina	1	
		Prihod od kirije		
		Porez na zemlju		
		Ukupno	89	
	Vrsta novca			
Zlato				
Medžidiјa 89				
Miješano				
Ovo je službeni dokument koji pokazuje da je Ismail-aga, što se vidi u gornjim redovima, novopazarskom odjeljenju za trezor predao 89 kuruša na ime katastarskog iznosa za kafanu i ostalo što je kupio u novopazarskoj mahali Kapudžubaši.				
23. april 1315.				
Katastarski pisar	Službenik carskog registra			



### Osmanski okrug

100 kuruš  
1950 10

Broj

Na period od devedeset jednog dana od dole upisanog datuma poslat će se i isplatiti u Solunu.  
 Ukoliko prođe rok za isplatu, posebno će se isplatiti iznos za svaki protekli dan. Ako dođe do nesporazuma, problem će se rješavati u solunskom trgovinskom sudu. Kao što je gore zapisano, uručen mi je ovaj dokument o dugovanju koji pokazuje da sam od Benonisti Kohena uzeo hiljadu devetsto pedeset kuruša i deset para, i da je zbog cijene robe to moj dug.

24. septembar 1892. godine.

1316./1900. godina

Kao što je prikazano u gornjim redovima iznos poreza na nekretnine vlasnika ove potvrde za 1316. godinu iznosi dvanaest kuruša i bit će direktno naplaćen na način prikazan u donjim redovima. Mart 1316/1900.

امروز در بکو سید بلالت عسکریه در بدل اصناف تمنع در بکو می داشتند و مسوات  
سازنده بدل خوبی از نسبت قسمی تقاضی معین شده تحصیل از نظر ریاضی  
اصناف تمنع در بکو سید مصارف فرموده قاسم شفیع و زاکر امیری دفعه دامات  
اشتاد و مسوات در ساره ها صدری تحصیل از نظر مقایع قضیطی و باخورد  
بستگی دیگر می داشتند از نظر اینها بسیار قبول از نظر  
مکلف اولینی اموال در اوقات تقاضی معین شده ایضاً اینها اینقدر قابل پنهان ماله  
طرف شده تحصیل از این امور از نظر می خواهد اینها اینقدر دفعه دامات  
امروزه اینها جلسه به میل زمانه تحصیل اینها بدلی رفاقت از زمانی می باشد  
بزندگان اینها می برسد بزندگانشان مقدار هر چهارشنبه می باشد جلسه طرف شده نیز مخصوص  
بر دفتر از نوب مرکز فردی تحصیلات فرمی سپر ندارد توریج را اعطای از نظر مقدم  
بزندگان میزد اولینی و بیانیه دینه مقدمه بر این نیزه متوجه قابضه ماله بر تحصیل از این  
مال مأموری طرف شده اعطای از نظر می خواهد تحصیلات قرمی سپر ندارد  
بانه قیم و بزندگان قرار تحصیل اموال نظام اسلامی از اینه المی ماده نیزه  
امیری می برسد از نظر بزندگان همان کوهه های استگ از اینه المی های اشباحی نایاب  
اصناف اور ادوات صنایعی می نایاب از اعلی هفت و نیم از اینه المی های اشباحی  
ر فهمی و رهاسنایی بزندگان می برسد از اینه المی های اشباحی و همین اینه  
راشیابی پیشی دار اموال سائمه مقرر شده دینه های از نظر مقدار آیا یا نه  
از اینه المی اصول و فروعه نظیقاً حساب باید اینکی مال مندرجات تسلیم اینها باید  
سر بانه و تقدیر اینها اینها می خواهند هفت و نیم تاب از اینه المی های اشباحی  
هایی معملاً قانونی حکومت کلیده ام از نظر بزندگان اینها می برسد اینها می خواهند  
ذمت متصدقین از اینه المی های اینها مقدار نیزه می خواهد اینها طرف شده از اینه المی  
اهیه اینه المی های اینها اینها می خواهد اینها می خواهد اینها می خواهد اینها  
می خواهد اینها می خواهد اینها می خواهد اینها می خواهد اینها می خواهد اینها  
ایده هم و رسیده اینها می خواهد اینها می خواهد اینها می خواهد اینها می خواهد  
او طبقی اینها جلسی و بآن تحصیلات قرمی سپر ندارد معلوم از اینه المی های اشباحی  
متقررات دغیر متقرراتی بولنی اینها قابضه ماله اینها بر تحصیل از اینه المی های  
مضبط نظیم اینها جلسی از اینه المی های اینها اینها اینها اینها  
او شدید بندگ اینها اینها اینها اینها اینها اینها اینها اینها اینها  
فعتگ تحصیلی می ده هایه نظیمه از نظر

Porez na nekretnine i porez na plaćeni vojni rok i na profit domaćeg esnafa, i dio od ušura i ostalih poreza koji je preobraćen u novac naplaćuje se u defini ranim ratama. I porez na profit stranog esnafa i iznos za službnu korespondenciju naplaćuju se prilikom naplate ušura i ostalih poreza. Ako neko želi da plati nekoliko rata ili cijeli jednogodišnji iznos, bit će prihvaćeno.

Oni koji na vrijeme i u ratama ne budu platili porez na državnu imovinu za koju su odgovorni, bit će pokazani inkasantima od strane službenika koji vrše proračun poreza i ovi će dužnici, najprije, od strane inkasanata biti povani na Savjet ihtijara i tu će im biti oduzet ekvivalent državnoj imovini ili sama državna imovina. Ukoliko ne izvrše uplatu njihova će se imena i iznos duga i razlog dugovanja na jasan način utvrditi od strane Savjeta ihtijara i upisat će se u donji defter i poslat će se komisiji za naplatu u centrali.

Ako neko insistira na neplaćanju svoga duga ili nema snage da isplati svoj dug, službenici će zajedno sa popisivačima i inkasantima poslati molbu naplatnoj komisiji koja će na osnovu istrage donijeti odluku. Na osnovu posljednjeg pasusa 16. člana zakona o naplati imovine, kao prvo, izuzimaju se stvari koje će dužniku biti dovoljne za rukovođenje sopstvenom kućom, kao drugo, stvari koje esnaf koristi u proizvodnji, kao treće, par životinja i sjetveno sjeme i prihod sa državne njive, nakon čega se upisuju prinos od voća, ambari, štala, kućne stvari i ostali imetak u vrijednosti iznosa duga, nakon čega se u skladu sa pravilima vrši prodaja istog i iznos se predaje u trezor. U vezi osobe koja nije na vrijeme izvršila svoje obaveze lokalna vlast primjenjuje zakonsku proceduru koja se primjenjuje u vezi dužnika sa konstantnim dugom. Ukoliko dužnik ne posjeduje nekretnine i ako izbjegava da plati propisani mu dug i ako se od strane inkasanta dokaže da posjeduje i metak u gotovini, na osnovu službenog dokumenta kojeg inkasant napiše o tom slučaju, taj će dužnik biti uhapšen od strane države, međutim, vrijeme pritvora ne može preći devedeset dana i ne može se kazniti dva puta za isti dug. Ukoliko Savjetu ihtijara ili naplatnim komisijama bude poznato da dužnik nije u stanju platiti svoj dug i ne bude, shodno zakonu, imao pokretne ili nepokretne imovine za prodaju, popisivači, inkasant i trezorski službenici sačinit će službeni zapisnik i predat će ga opštinskom rukovodstvu. Opštinsko rukovodstvo će na osnovu ovog zapisnika ponovo razmotriti slučaj, i ako se utvrdi da dužnik zaista nije u stanju da isplati dug, tada će naplata duga biti suspendirana.

سادہ ترجمہ حبساں اولین

بابه بیم حبابه  
باید این دیر باستقره که کمال است نسبت به دیگر موارد معمول است این  
و میدانی مقالله و فقط سوانح مدنی امداد هاست این مکان را در میان تپه های  
صویت سوی مسکن نهاده بنا بر مکالمه بر تضمین سبلان نام نهاد زاده از این دیر  
و نهاده از خود میگذرد این دیر از این دیر میگذرد و دیر از این دیر میگذرد  
درینه از این دیر میگذرد و میگذرد این دیر از این دیر میگذرد و میگذرد این دیر  
و میگذرد از این دیر میگذرد و میگذرد این دیر از این دیر میگذرد و میگذرد این دیر

## Hüve

### Ovo je pisani dogovor

Nakon smrti Selima Budina hadži Ferhad-age, koji se nalazi u novopazarskom selu \_\_\_, ostala je prazna poznata površina zemlje i nekretnine koje je on posjedovao u tom selu. Međutim, umrli čovjek još za života od svojih je sinova Ramazana i Ismaila uzeo dug od osamdeset lira. Majke Nazifa i Sulejmana, Naile i Hatime, čerke su umrlog čovjeka. Nakon smrti gospoda Naile i Hatime neka se spomenuta zemlja i nekretnina i sve ostalo što je njima (unucima i sinovima) ostalo kao miraz, odvoji i neka se svima podijele dijelovi koji im pripadaju. Za podjelu miraza postavljeni su Huršid i unuk bivšeg muftije Hilmi-efendi. Zemlja će se podijeliti ili će se isplatiti njena vrijednost. Određena svota bit će prihvaćena od obje strane i nakon toga neće biti iznošeni nikakvi izgovori. Ukoliko bude prigovora, nijedan sud neće ga saslušati, neće se ići na apelacioni sud niti na vrhovni sud. Zbog toga je uređen ovaj dogovor i objema stranama uručena je po jedna kopija.

Nazif

Sulejman

Kada smo od strane Ramazana i Nazifa i Sulejmana, čija su imena zapisana u ovom dogovoru, postavljeni da donešemo propis, zaključeno je da vrijednost zemlje u tome selu iznosi 140 lira. Međutim, kada je Ferhad-aga još za života odlučio da ide na Hadždž, od svoga sina Ramazan-age uzeo je na zajam 80 lira. Kada se to odbije od 140 lira koliko vrijedi zemlja, ostaje 60 lira. Izračunato je da Nazifu i Sulejmanu pripada trećina iznosa, odnosno 20 lira. Zajedno sa prinosom koji je do sada ostvaren od ove zemlje, to iznosi 80 lira koje nisu isplaćene. Nakon ovoga, detaljno su zapisane i opečaćene ove mjere kako niko sa obje strane ne bi mogao da se buni i da iznosi opravdanja i izgovore i da jedni od drugih nešto potražuju.


26. aprila 1322. god.

Unuk bivšeg muftije

Muhidin

Muderisinde tevfid

Mehmed Huršid



Informacija o regrutima mlađim od 25 godina koje, nakon što su upisani u nasumice odabrani puk i bataljon (ili se drže u stanju vojne pripravnosti), treba poslati kući prije nego što se stave na raspolaganje puku.

Vojno iskustvo onih pod komandom puka i bataljona	Bataljon, četa i šator onih pod komandom puka i bataljona	Lični opis	Uzorak	Godine starosti	Dobijena formacija	Naziv kaze i sela i ime oca
				Rođen 1293/1877	Prvi raspored 1898. godine. Broj 77	Kaza Novi Pazar Hajreddin mahala Kazim bin Ismail

Broj 1. Popunjeno na osnovu izjave o ličnim podacima.

Gore navedeni Kazim bin Ismail nakon što je 1314. godine izabran u vojsku prijavio je da živi sam. Ukoliko spomenuta osoba do 25. godine starosti prikaže nekoga ko živi sa njim, a ko će biti pravno prihvatljiv, u tom će slučaju odslužiti svoju vojnu obavezu. Ako za to vrijeme ne stekne takvog saputnika/druga, neće biti pozvan u vojnu službu i ni sa koje strane neće biti uzet u vojnike, bavit će se svojim poslom i kada napuni 25 godina starosti uručit će mu se potvrda o članstvu u rezervni vojni sastav.

Ovaj sertifikat bit će poslat u Generalštab od strane komandanta armije.

26. januar 1901. i 15. januar 1902.

Izvršeno od strane bataljonske evidencije 20. februara 1902. godine

Popunjeno na osnovu izjave o ličnim podacima od 01. januara 1902. godine na osnovu broja dokumenta 4-5428 - 5098.

15. januar 1902.

٤٥

٤٥



سیخوره ۲۳۴۰ اخفر سه خدروزه سالنه ایاهان پایه میخون طبقه ایاهان روند که به ایند  
برنه مدنده بیدویز خفته هست - اینه ایاهه ایاهه خدروزه خدروزه میخون طبیعه ایاهه ایاهه ایاهه  
زین و نیم ایاهه واچاه نه لطفه بوز خفه و لطفه دلخواه میخون خفته بوز روزه که و فدا  
نیمه هلهه تراطبه هنبد قلظران نهه سه میخون و بایه ایاهه

صهی مهدی  
ا رسیده  
نقطه



سبت عادله ایاهه ایاهه  
ا رسیده



## **Hüve**

Zato što je Ismail-agu od 8. novembra '96. godine u Tijesnoj čaršiji uzeo u najam na godinu dana jednu kafanu za 700 kuruša izdat je ovaj ugovor pod uslovom da nakon isteka ovog roka kafanu vrati u stanju u kakvom ju je i uzeo i da polovinu kirije plati u mjesecu maju, a drugu polovinu u mjesecu kad istekne rok, odnosno u mjesecu novembru.

29. oktobra 1296. godine.

10. novembar 1880. godine.




ZVANIČNI SERTIFIKAT OSMANSKE DRŽAVE							
Činovi i vojni odsjek	Da li je oženjen i ako jeste, da li je u poligammnom braku?	Zanat, zvanje i radon ovlaštenje	Zajednica	Datum i mjesto rođenja	Mjesto prebivališta po majci	Mjesto prebivališta po ocu	Ime i prezime
	Udata		Muslimanka	Sjenica 1290./1874.		Hadži Ahmed	Fata

Mjesto u registru stanovništva						Izgled			
Vrsta prebivališta	Broj kuće	Sokak	Mahala i selo	Kaza	Vilajet	Trajna fizička specifičnost	Lice	Oči	Visina
kuća	41/2	Čikmaz	Hajredin	Novi Pazar	Kosovo				

Gore upisana Hadži Ahmedova kćerka Fata državljanica je Osmanske države i zbog toga joj je uručena ova potvrda koja pokazuje da je upisan u registar stanovništva. 04. januar 1906. (1321)

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Peta tačka Zakona o registru stanovništva
<p>Svaki građanin Osmanske države prilikom kupo-prodaje i predaje nekretnina mora pokazati lični dokument koji je dobio od države. U isto vrijeme, kada se zaposli u državnu službu, kada se upiše u neku školu, kada se penzionise ili stekne pravo na platu zbog napuštanja posla, kada poželi da uzme dozvolu za putovanje i pasoš, prilikom obavljanja posla u policiji i kada se želi obratiti sudu, i u bračnim poslovima, također, mora pokazati lični dokument. U slučaju da ga ne pokaže, sve ove spomenute procedure će se odložiti dok ne uzme dokument koji dokazuje da se upisao u registar stanovništva. Oni koji urade lažnu osmansku ličnu kartu ili koji izvrše u promjene na svojoj ličnoj karti i pokvare original i takvu ličnu kartu svjesno koriste, na osnovu 157. tačke Krivičnog zakona, bit će kažnjeni zatvorskom kaznom u trajanju od jedne do tri godine.</p>



Jan/Feb 1881.	Defter Opština	LIST NEPOKRETNOSTI	Broj 22			
Komentar	Selo	Nahija	Novi Pazar	Kaza	Novi Pazar	Liva
Okolina Čalapverdi	Položaj	Sokak	Mahala			Poznati kvart
Broj	104 dijela od 112 dijelova jednog berberskog dučana.					Vrsta
	Najam prizemlja vakufu Gazi Sinan-beg Atika.					Vrsta
	Ali-agini dučani i glavni put.					Granica
	72 laka					Količina
	Porez od 5 kuruša.					Dodijeljeno
	Ali, Ismail, Šemsî i Arife					Prijašnji vlasnik
	Promjena vlasništva					Razlog izdavanja dokumenta
	Vlasnica ostalih 8 dijelova Gulse binti Mustafa					Vlasnik
	3.000					Vrijednost
						Cijena

Ovo je razlog izdavanja državne potvrde:

Gore opisani berberski dučan, vrijednosti 3.000 kuruša, dužine 72 laka, u Centru za katastar upisan je na ime Mustafine kćerke Gulse i određen joj je godišnji porez od pet kuruša. Ova joj je tapija uručena zao što na spomenuti dučan posjeduje pravo da ga koristi kao svoju nekretninu.

17. septembar 1881.



#### DOKUMENT OSMANSKE DRŽAVE

Vojni čin i klasa	Bračno stanje	Zanat, zvanje, služba i ovlasti	Nacionalnost	Datum i mjesto rođenja	Mjesto stanovanja po majci	Mjesto stanovanja po ocu	Ime i zvanje
			Muslim	305 Dobre	Dobre		Džemal

#### Mjesto upisa u registar stanovništva

Vrsta prebivališta	Broj kuće	(Inteligencija)	Mahala i selo	Opština	Okrug	Trajna osobenost	Lice	Oči	Visina
Kuća	12		Dobre	Akra	Skoplje	Potpun			Braon


Ovaj je dokument izdat da potvrди da je gospodin Džemal, sin Mehmed-bega, čije su ime, zvanje i izgled gore zapisani, državljanin Osmanske države i da je prema tome upisan u registar stanovništva.

(19. februar 321.)

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Službenik za stanovništvo

Akra



#### Peta tačka Zakona o registru stanovništva

Svaki građanin Osmanske države prilikom kupo-prodaje i predaje nekretnina mora pokazati lični dokument koji je dobio od države. U isto vrijeme, kada se zaposli u državnu službu, kada se upiše u neku školu, kada se penzionaše ili stekne pravo na platu zbog napuštanja posla, kada poželi da uzme dozvolu za putovanje i pasoš, prilikom obavljanja posla u policiji i kada se želi obratiti sudu, i u bračnim poslovima, također, mora pokazati lični dokument. U slučaju da ga ne pokaže, sve ove spomenute procedure će se odložiti dok ne uzme dokument koji dokazuje da se upisao u registar stanovništva. Oni koji urade lažnu osmansku ličnu kartu ili koji izvrše promjene na svojoj ličnoj karti i pokvare original i takvu ličnu kartu svjesno koriste, na osnovu 157. tačke Krivičnog zakona, bit će kažnjeni zatvorskom kaznom u trajanju od jedne do tri godine.

#### Objašnjenje procedure

					Pečat
					Procedura i datum procedure

#### Mjesto i predmet premještaja

Datum i šećat	Način premještaj	Broj kuća	Zelatiž	Mahala i selo	Okrug	Broj predmeta	Datum i pečat premještača	Broj kuća	Zelatiž	Mahala i selo	Okrug	Broj predmeta

# RASKRŠĆA

*Rukopisna zbirka  
biblioteke Muzeja Ras  
Novi Pazar*

Organizator  
Muzej „Ras“ Novi Pazar  
[www.muzejnp.rs](http://www.muzejnp.rs)

Autori izložbe i kataloga  
Avdija Salković, viši dipl. bibliotekar  
Fuad Baćićanin, viši dipl. bibliotekar

Urednik  
Dženana Murselović

Dizajn i tehnička priprema  
Samer Jusović

Štampa  
GrafikArt

Tiraž  
300

Projekat podržalo  
Ministarstvo kulture i informisanja  
Republike Srbije

CIP - Каталогизација у публикацији  
Народна библиотека Србије, Београд

069:094(497.11)(083.824)  
091(=411.21)(497.11)(083.824)

SALKOVIĆ, Avdija, 1974-  
Raskršća : Rukopisna zbirka biblioteke Muzeja Ras,  
Novi Pazar / [autori izložbe i kataloga Avdija Salković,  
Fuad Baćićanin]. - Novi Pazar : Muzej "Ras", 2021  
([Novi Sad] : GrafikArt). - 42 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-80813-45-5

1. Baćićanin, Fuad, 1974- [autor]
- a) Музеј "Рас" (Нови Пазар). Специјална библиотека "15. јули"
- Рукописна збирка - Изложбени каталоги b)
- Рукописи, оријентални
- Изложбени каталоги

COBISS.SR-ID 54400521



NOVI PAZAR  
2021.

ISBN 978-86-80813-45-5